

AKTUELNO – NOVI PROPISI11

Opći kolektivni ugovor i najnovije izmjene Pravilnika o primjeni
Zakona o poreza na dohodak.....11

Izmjena Uredbe o naknadama troškova službenog putovanja15

Nova rješenja kod prijave zaposlenika u Jedinstveni sistem registracije,
kontrole i naplate doprinosa18

Finansijsko poslovanje23

PITANJA I ODGOVORI31**CARINE31**

Pojednostavnjeni postupak prijavljivanja robe
za stavljanje robe u slobodan promet31

Stavljanjem robe u slobodan promet roba ne gubi
preferencijalno podrijetlo32

Privremeni uvoz radi izlaganja ili korištenja na izložbama,
sajmovima i sličnim priredbama34

Obvezujuća informacija o podrijetlu robe važi
tri godine od dana izdavanja.....36

FINANSIJE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE38

DOPRINOSI38

Dostavljanje specifikacija o uplati doprinosa nadležnoj Poreznoj upravi38

Odjava radnika usljed iznenadne smrti.....39

Potraživanja po osnovu obaveze plaćanja posebnog doprinosa

Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa
invaliditetom – rok zastare39

Osnovica za obračun doprinosa za poduzetnike koji obavljaju
samostalnu djelatnost u oblasti zdravstva39

Obračun poreza na dohodak i doprinosa za volontere40

Rad sa nepunim radnim vremenom kod više poslodavaca –
obračun doprinosa.....41

Uručivanje obračuna plaće zaposlenicima putem e-mail-a?41

Prijave za upis u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate
doprinosa za poslovne jedinice izvan mjesta sjedišta društva.....41

Osnovica za obračun doprinosa za samostalnog obrtnika –
domaća radinost.....42

PLAĆE I NAKNADE42

Uvećanje plate po osnovu rada noću, vikendom i praznicima42

Tretman naknade isplaćene direktoru koji poslovodnu funkciju
obavlja bez zasnivanja radnog odnosa43

Sudska nagodba sa bivšim radnikom – obaveze poslodavca
od trenutka otkaza do sklapanja sudske nagodbe44

Obračun plaća za zaposlenike u periodu preraspodjele
radnog vremena.....44

Angažman direktora prema odredbama novog Zakona o radu.....	45
Isplate naknada za teške bolesti.....	45
Naknada plaće za vrijeme bolovanja i refundacija od nadležnog zavoda za zdravstveno osiguranje	46
Bolovanje – dostavljanje doznaka	47
Porezni tretman otpremnine isplaćene po osnovu sporazumnog raskida ugovora o radu	48
Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	48
Službeni put - početak ostvarivanja prava na novu dnevnicu	48
Troškovi službenog puta koji se priznaju.....	49
Obračun minulog staža za radnike	49
POREZ NA DOHODAK.....	50
Porezni odbitak za suprugu i dijete	50
Novčane pomoći za troškove liječenja	50
Povremene samostalne djelatnosti – sudski vještak.....	51
Naknade članovima nadzornog odbora javnog preduzeća	51
Akontacija poreza na dohodak od samostalne djelatnosti.....	52
Depozit novčanih sredstava kao institut osiguranja plaćanja buduće usluge	52
Troškovi registracije vozila i kasko osiguranje.....	53
Porezne obaveze prilikom isplate plaća radnika koji su upućeni na rad u inostranstvo.....	53
Isplata NETO plaće	54
Premije kolektivnog osiguranja za povrede na radnom mjestu i/ili pri dolasku i povratku sa posla	55
Oporezivanje isplate premije osiguranja.....	55
Zastara prava na povrat akontacija poreza na dohodak koje se prenose u naredne porezne periode?	56
Porez na dohodak ne plaća se za naknade za tjelesna oštećenja, umanjenu radnu sposobnost, posljedice nesreće na radu	57
Isplata preostalog dijela primanja za rad koji je zaposlenik izvršio prije odlaska u mirovinu	57
Isplata toplog obroka za lice koje nije u radnom odnosu, nego na stručnom osposobljavanju, oporezuje se naknada	58
Tretman naknade na ime korištenja zemljišta u privatnom vlasništvu.....	58
Porezni tretman izdataka na ime dodatne edukacije uposlenika, postdiplomski/magistarski ili doktorski studij.....	59
Fiskalizacija poljoprivrednih proizvođača i porezni tretman poticaja ostvarenih od ministarstava	59
Nerezidentna fizička lica – prihodi ostvareni na teritoriji Federacije BiH u vezi sa primjenom međunarodnih sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.....	60
Porezni tretman izdataka na ime učešća radnika na takmičenjima	61
Porezni tretman korištenja stana od uposlenika?	61
Porezni status isplate toplog obroka i prevoza za lice koje se nalazi na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa	62
Porezni status isplate ugovorene naknade po osnovu glazbenog nastupa.....	62
Naknade plaće ženi-majci za vrijeme odsustva radi trudnoće, porođaja i njege djeteta – porez na dohodak i doprinosi	63
POREZ NA DOBIT	63
Novčane pozajmice koje direktor daje društvu	63
Naknade za autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva	64
Osnivanje firme u Njemačkoj	64
Cijena zakupa m ² građevine sa stanovišta transfernih cijena	65
Obračun amortizacije počinje od prvog dana mjeseca koji slijedi nakon mjeseca u kojem je stalno sredstvo stavljeno u upotrebu	65
UNUTRAŠNJI PLATNI PROMET.....	66
U periodu dok traje blokada računa ne postoji mogućnost bilo kakvih plaćanja preko tog računa	66
Trošak reprezentacije i isplata iz blagajne	66
Kada porezni obveznik koristi pravo da prvo isplati doprinose pa onda plaću, treba da izvrši ova plaćanja sa istog, glavnog, računa.....	67

Otkup lomljenog zlata i srebra	67
Tekst odluke o utvrđivanju blagajničkog maksimuma	68
Učesnik u platnom prometu je obavezan da otvori tzv. GLAVNI RAČUN u slučaju da u bankama	
ima VIŠE OD JEDNOG računa za redovno poslovanje	68
Uplata „pazara“ na račun kod ovlaštene organizacije	69
Depozit ne predstavlja prihod, niti primljeni avans, te se ne evidentira u „Knjigu prihoda i rashoda“,	
ni podliježe oporezivanju PDV-om	69
OSTALO	69
Društva su obavezna plaćati naknadu za opće korisne funkcije šuma sve do donošenja novog Zakona	69
Nevladine organizacije su dužne uplatiti posebnu naknadu za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	70
POREZ NA DODATU/DODANU VRIJEDNOST	71
Odbitak PDV-a obračunatog na gratis robu	71
Obaveze poreskog punomoćnika	71
Usluga savjetovanja izvršena društvu u inostranstvu	72
Naknadno ispostavljanje storno fakture-avans	73
Evidentiranje nabavki u vezi sa unutrašnjom obradom u PDV prijavu	73
Poreski tretman isporuke dobara ino-kupcu za građevinske radove u BiH	73
Utvrđivanje osnovice za obračun PDV-a prilikom prometa nekonkurentne robe	74
Poreski tretman „roh bau“ izvođenja radova	74
Ulazni PDV-e usljed adaptacije devastiranog objekta	75
Obračun PDV-a na vrijednost poklona	75
Ulazni PDV-e obračunat od strane notara	76
Promet nedovršenog građevinskog objekta	76
Davanje gratis robe lojalnim kupcima	77
Promet opreme za vršenje djelatnosti koju obveznik ili treće lice,	
po njegovom nalogu, šalje ili otprema u inostranstvo	77
Vansudsko poravnanje sa operatorom za neovlašćeno korišćenje električne energije	78
Na promet poljoprivrednog, šumarskog i građevinskog zemljišta ne obračunava se PDV-e	79
Plaćanje PDV-a na usluge prevoza koje bh. firmi pruža lice koje nema sjedište u BiH	80
Na proviziju za prodaju autobuskih karata putem interneta, a po osnovu realizovanih karata, plaća se PDV-e	80
Kada advokat iz BiH pruža usluge poreskom obvezniku iz Austrije, te usluge se oporezuju u Austriji	81
Oporezivanje unaprijed naplaćene naknade	81
Primalac usluge koji vrši nabavku i ugradnju dobara i prenosi pravo raspolaganja na	
tim dobrima pružaocu usluge dužan je platiti PDV-e	82
Obveznik koji je izvršio oporezivi promet dobara i usluga može,	
nakon izvršenog prometa, smanjiti osnovicu za obračun PDV-a	83
Istraživanja mineralnih resursa u cilju buduće eksploatacije i prometa rude – odbitak ulaznog poreza	83
Plaćanje PDV-a kad je naručilac izrade projekta nerezidentno pravno lice	84
Lice podnosi samo jednu prijavu u kojoj unosi ukupno ostvareni prihod,	
bez razlike da li je ostvaren obavljanjem jedne ili više djelatnosti	85
Iznos ulaznog poreza u poreskom periodu veći od iznosa poreske obaveze – pravo na povrat razlike	85
Promet usluge dezinfekcije vozila koja se koriste za prevoz robe namijenjene izvozu	86
Obračun PDV-a na osnovicu nižu od nabavne cijene robe	87
Poreski tretman prodaje stana nakon razmjene	87
Postupak povrata pokreće se podnošenjem PDV-e prijave kojom se obveznik	
opredjeljuje za povrat razlike ulaznog poreza ili porezni kredit	88
Opština je u obavezi da za oporezivu djelatnost vodi odvojeno knjigovodstvo	
iz kojeg će se vidjeti i svi troškovi koji su u vezi s tom djelatnošću	89
Evidentiranje prodaje materijala u finansijskom knjigovodstvu	89

Ispravka iznosa PDV-a	90
Proizvodi u komisionoj prodaji	90
Odbitak ulaznog poreza u prometu dobara koja se nabavljaju u cilju završetka izgradnje poslovnog objekta	91
Oporezivanje usluga analize prehrambenih proizvoda u svrhe zaštite zdravlja ljudi i životinja.....	91
Nabavka namještaja za objekat za stanovanje.....	92
Podnošenje izmijenjene PDV prijave kojom se zahtijeva povrat novčanih sredstava	93
Obveznik može ostvariti pravo na odbitak ulaznog poreza po fakturi iz prethodne godine koju je primio i knjižio u tekućoj godini	93
Promet polovnim putničkim automobilima.....	94
Uvoz opreme stranog ulagača koja će biti upisana kao osnivački ulog poduzeća registriranog u BiH.....	95
Vlastiti zavisni troškovi.....	95
Zaplijenjena roba u izvršnom postupku – procjena vrijednosti, knjiženje i tretman u smislu PDV-a	95

RAČUNOVODSTVO I KNJIGOVODSTVO.....96

<i>Računovodstvo privrednih / gospodarskih društava.....</i>	96
Knjiženje naknade za topli obrok	96
Evidentiranje doniranih stalnih sredstava	96
Evidentiranje neutrošenih donacija	96
Prijenos vrijednosti stalnih sredstava stavljenih izvan upotrebe	97
Metod obračuna ulaganja u drugo društvo	97
Metode obračuna ulaganja u druga društva i zajedničke pothvate	97
Pozajmice drugim društvima.....	98
Knjiženje dugoročne pozajmice date privrednom subjektu koji je u vlasništvu kantona.....	98
Donošenje odluke kod pribavljanja kapitala.....	99
Računovodstveni standard koji se primjenjuje za poljoprivredne proizvode	99
Evidentiranje gubitka ili dobitaka po osnovu usklađenja vrijednosti bioloških sredstava.....	99
Zapisnik uz fakturu nije dovoljan da bi se to smatralo likvidiranom knjigovodstvenom ispravom.....	99
Dostavljanje konsolidiranih finansijskih izvještaja.....	100
Jednom odobreno porezno konsolidiranje primjenjuje se najmanje pet godina	100
Sadržaj knjigovodstvene isprave mora vjerodostojno pokazivati vrstu i obim nastale promjene	101
Početno priznavanje vlastite imovine koja će biti klasificirana kao „ulaganje u nekretnine“	101
Trgovac koji ima više odjeljenja ili prodajnih mjesta, trgovačku knjigu vodi posebno za svako od njih	102
Knjiženje izvršenih usluga konsultanske firme i priznavanje nastalih troškova u poreznom bilansu?	102
Evidentiranje ulaganja u nekretnine uzete u operativni lizing radi iznajmljivanja.....	103
Procjena vijeka sredstva stvar je prosuđivanja utemeljenog na iskustvu društva.....	103
Porezni obveznik učestvuje u jednoj ili više transakcija sa povezanim licima.....	104
<i>Računovodstvo budžetskih /proračunskih korisnika.....</i>	105
Evidentiranje prodaje opreme u Glavnoj knjizi	105
Računovodstveno postupanje s državnim potporama	105
Rokovi za čuvanje finansijske dokumentacije.....	106
Rashodi iz prethodne godine.....	106

JAVNE NABAVKE.....107

Alternativna ponuda.....	107
Finansiranje radova na obnovi bolnice iz donatorskih sredstava	107
Ugovori koji za predmet imaju usluge (i radove!) komunalne djelatnosti	108
Sektorski ugovorni organi – primjena pravila u pogledu djelatnosti otpada, kanalizacije, odvoza smeća, zimskih službi i sl.	109
Definisanje kvalifikacionih uslova u pogledu ekonomske i finansijske sposobnosti ponuđača.....	110
Uslovi za dodjelu ugovora narednom rangiranom dobavljaču	112

Obrazloženje neprirodno niske cijene	112
Aneks na okvirni sporazum	113
Procedura i najvažnije karakteristike javnog otvaranja ponuda	114
Poništenje postupka javne nabavke i unos objave obavještenja o poništenju u sistem „e-nabavke“	115
Svi dokazi kojim kandidat/ponuđač dokazuje svoju kvalifikaciju ne mogu se smatrati povjerljivim podacima	116
Prenos zaključenog ugovora o javnoj nabavci sa jednog na drugog dobavljača	116
Zakonski rokovi za preuzimanje tenderske dokumentacije definisani su kao minimalni	117
Ugovorni organ je dužan preduzeti neophodne mjere kojim će otkloniti postojanje sukoba interesa	118
Kriterij za vrednovanje odnosi se na postupak javne nabavke, a ne na lot	119
Nedostavljanje ponude (i) elektronskim putem ne utiče na valjanost ponude	120
Garancija za ozbiljnost ponude	120
Članovi grupe moraju zbirno ispunjavati sve uslove iz tenderske dokumentacije	121
Nedostavljanje izvještaja o dodijeljenom ugovoru?	121
Garancija za dobro izvršenje posla kod okvirnog sporazuma	122
Ponuđači mogu dostaviti ponude za onoliko lotova za koliko ispunjavaju uslove	122
„Nastavak“ postupka je dozvoljen samo ako nijedna zaprimljena ponuda nije prihvatljiva	122
Za novi postupak priprema se nova tenderska dokumentacija, koja će podrazumijevati nove troškove	123
Ugovorni organ nema obavezu objave računa čija je vrijednost do 1.000 KM	124
Potvrdu o uredno izvršenim ugovorima izdaje ugovorna strana koja je krajnji korisnik	124
Obavljanje računovodstvenih usluga za javne ustanove	124
Tenderska dokumentacija objavljena na Portalu javnih nabavki	125
Svaki ugovorni organ je dužan sačiniti spisak subjekata koji ne mogu učestvovati u postupcima javnih nabavki	125
Ugovorni organ određuje na koji način će ponuđač dokazati da su robe i usluge „domaće“	126
Izjavljivanje žalbe u slučaju kada privredni subjekt nije učestvovao u postupku javne nabavke	126
Dokazi o ispunjavanju kvalifikacionih uslova	127
OBRT I SRODNE DJELATNOSTI	128
Izmjena rješenja o obavljanju djelatnosti	128
Istovremeno obavljanje obrta i trgovine	128
Obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije	128
Privremeni prestanak obavljanja djelatnosti	129
Prodaja proizvoda tradicionalnih i starih zanata	129
Prenošenje obrtnice zbog penzionisanja	130
Projektovanje lakih konstrukcija i prepravki vozila	130
Obrt kao dopunsko zanimanje može se obavljati najduže 20 sati sedmično, odnosno četiri sata dnevno	131
PRIVREDNA DRUŠTVA	131
Pokrće gubitka	131
Ne/postojanje obaveze formiranja odbora za reviziju društva sa ograničenom odgovornošću?	132
Nespojivost funkcija – Zakon ne pravi razliku između društva sa većinskim državnim kapitalom i ostalih privrednih društava	132
Uprava dioničkog društva i društva sa ograničenom odgovornošću	133
Organi uprave nemaju ovlaštenje da vrše upravni nadzor u privrednim društvima u smislu provođenja zakonskih odredbi	133
Istupanje i isključenje člana društva sa ograničenom odgovornošću - pravo na naknadu tržišne vrijednosti udjela	133
Pravno lice može osnovati vlastitu službu za zaštitu ljudi i imovine, objekata i prostora	134
Upis nekretnina u kapital društva	135
Valjanost poslova koje zaključi lice iz jedne firme sa trećim licem	135
JAVNA PREDUZEĆA	135
Plan poslovanja i revidirani plan poslovanja donosi skupština javnog preduzeća	135
Direktor i izvršni direktor razrješavaju se skraćenim postupkom, ali se protiv njih ne vodi disciplinski postupak kao za ostale radnike	136

Osnivačkim aktom društva, odnosno statutom uređuje se sazivanje i način odlučivanja skupštine društva	136
Radni odnosi u Federaciji Bosne i Hercegovine.....	137
RADNO PRAVO	137
Radno pravo u naučno-istraživačkoj ustanovi - posebni zakoni i supsidijarna primjena općih propisa	137
Nadzor nad radom ustanove i pitanje saglasnosti na imenovanje direktora ustanove	138
Redovno školovanje u odnosu na rad sa punim radnim vremenom	139
Ne/postojanje obaveze ljekarskog pregleda radnika?	140
Kolektivno pregovaranje i zaključivanje kolektivnih ugovora	141
Izostanak pisane forme ugovora o radu i podnošenje tužbe radi utvrđenja postojanja radnog odnosa	142
Obavezni sadržaj Pravilnika o radu	143
Opća zdravstvena sposobnost (kao opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa) utvrđena je isključivo za maloljetne radnike	144
Opći i posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa	145
Razlika između javnog natječaja i javnog oglasa	146
Opomena radniku kao disciplinska mjera nije predviđena ZOR-om	146
Radnik koji je ostvario pravo na penziju početkom godine - godišnji odmor?	146
Godišnji odmor pripravnika i volontera?	147
Korištenje godišnjeg odmora u više od dva dijela?	147
Prestanak ugovora o radu po sili zakona	147
Stož sa uvećanim trajanjem (beneficirani staž) kod utvrđivanja perioda trajanja radnog odnosa	148
Elementi za određivanje osnovne plaće i dijela plaće po osnovu radnog učinka	148
Evidencija iz člana 94. tačka d) ZOR-a	148
Primjena najpovoljnijeg prava.....	148
Plaćeno i neplaćeno odsustvo.....	149
Obaveza usklađivanja pravilnika i ugovora o radu sa Zakonom	149
Raspoređivanje radnika na drugo radno mjesto, u cilju efikasnijeg i efektivnijeg obavljanja poslova iz registrovane djelatnosti poslodavca	149
Vraćanje radne knjižice nakon prestanka važenja javne isprave	150
Otkaz ugovora o radu invalidu II kategorije – rješavanje spora arbitražom	150
Stručno osposobljavanje lica bez zasnivanja radnog odnosa	150
Rješavanje sporova putem mirovnog vijeća.....	151
Teža povreda radne obaveze – otvaranje bolovanja i otkaz	152
Konsultacije poslodavca sa sindikatom	152
Bolovanje i prestanak radnog odnosa radnika koji je počinio teži prijestup ili težu povredu radnih obaveza	153
Zaštita od otkaza za vrijeme bolovanja.....	153
Prava radnika u slučaju istovremenog rada kod više poslodavaca	153
Direktor može obavljati svoju poslovodnu funkciju u radnom odnosu ili bez radnog odnosa.....	154
Radno-pravni položaj pripravnika	154
Prekid godišnjeg odmora zbog bolesti i nastavak korištenja tog odmora po prestanku okolnosti koje su dovele do bolovanja.....	154
Godišnji odmor za 2016. radnik treba da iskoristi do datuma na koji mu prestaje ugovor o radu	154
Nepuno radno vrijeme i godišnji odmor	155
Korištenje godišnjeg odmora u dijelovima	155
RADNI ODNOSI DRŽAVNIH SLUŽBENIKA BOSNE I HERCEGOVINE	155
Mišljenja Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine:.....	155
Naknade plaće prekobrojnom državnom službeniku – period do kada se vrši isplata	155
Termin „poslodavac“ u kontekstu značenja iz Zakona o državnoj službi u institucijama BiH i Zakona o radu u institucijama BiH	156
Preventivna suspenzija državnog službenika zbog pokretanja krivičnog postupka	157
Radno iskustvo u struci	158
Razrješenje iz člana 50. stav 1. tačka b) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine	159
Neplaćeno odsustvo državnog službenika radi imenovanja na javnu funkciju	159

Potrebe službe u kontekstu internog premještanja državnog službenika.....	160
Pravo povratka na isto ili slično radno mjesto	161
Obavljanje dodatne aktivnosti za koju se plaća naknada.....	162
Članstvo državnog službenika u upravnom odboru javne ustanove.....	162
Agencija kao prvostepeni organ nema nadležnosti za drugostepeno rješavanje ni u slučaju kada	
Drugostepeni organ nije donio akt u ostavljenom roku	163
Nastup državnih službenika u javnosti	163
Odlika Vijeća ministara BiH o slučajevima u kojima se može dati odobrenje državnom službeniku da obavlja	
dodatnu aktivnost ne primjenjuje se na državne službenike u institucijama Brčko distrikta BiH	164
Produženje probnog rada	164
Obavljanje dodatne aktivnosti državnog službenika	164
Agencija nema zakonskih ovlaštenja da se upušta u davanje mišljenja vezano za akte o	
unutrašnjoj organizaciji institucija.....	165
RADNI ODNOSI DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U FEDERACIJI BIH	165
Radno angažiranje penzionera.....	165
Minimalni godišnji odmor za namještenike	166
Mišljenja Federalnog ministarstva pravde	166
Konkurs za radno mjesto državnog službenika – prijava lica koje je osuđivano za neko krivično djelo	166
Donošenje propisa o plaćama i naknadama u kantonima, općinama i gradovima	166
Podatak na plaću po osnovu posebnih uvjeta rada	167
Ocjenjivanje državnih službenika u Federaciji BiH.....	167
Osobe sa završenim prvim ciklusom studija (180 ECTS bodova) - pripravnički staž	168
Zakonski osnov za isplatu „umanjenog“ toplog obroka i regresa zaposlenim u organima uprave i	
upravnim organizacijama u Federaciji BiH za period oktobar 2012. – decembar 2013.	168
PIO/MIO FBIH	169
Poseban staž u dvostrukom trajanju i odlazak u penziju	169
Postupci koji nisu okončani do stupanja na snagu novog zakona, biće okončani po propisima koji su važili u	
vrijeme podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava	169
Obračun penzije.....	170
Davanja uplaćena na osnovu mendlžerskog životnog osiguranja se (ne) uzimaju u obzir prilikom izračuna penzije	170
Poslodavac nema diskreciono pravo da „produžava“ radni odnos državnom službeniku	170
Popunjavanje obrazaca za prijavu podataka i promjenu ranije dostavljenih podataka	171
Dobrovoljno osiguranje i zdravstvena zaštita	171
Isplata srazmjernog dijela penzije u nacionalnoj valuti ako je ta valuta konvertibilna	171
Istovremeno korištenje penzije i plaće iz radnog odnosa	172
Siscanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.....	172
Ponovno određivanje visine penzije.....	172
Pravo na porodičnu penziju	172
Penzija ostvarena u BiH neće se isplaćivati korisniku, mlađem od 65 godina, ako zasnje radni odnos u Njemačkoj	173
Porodična penzija za sina iz prvog braka	173
Zastala obavezu uplate doprinosa može izmiriti sam osiguranik ako ne postoje lica određena Zakonom	173
Zahtjev za prijem na obavezno osiguranje nakon odlaska na rad u inozemstvo	173
Obračun penzijskog osnova	174
Porodična penzija za dijete zbog utvrđene nesposobnosti za život i rad	174
OBLIGACIONI ODNOSI	174
Prekarista (vlasnik trgovačke radnje) nije dužan da nadoknadi štetu vlasniku stvari date u prekarijum ili poslugu,	
ako dokaže da nije kriv za gubitak stvari	174
Lizing društvo je obavezno da registruje i kasko osigura vozilo kao predmet lizinga.....	175
Izvršenje ugovornih obaveza nakon stavljanje van snage provedbenog propisa	176

IZVRŠNI POSTUPAK	176
-------------------------------	------------

Izvršenje na osnovu vjerodostojne isprave – jedan prijedlog za dozvolu izvršenja ne može se podnijeti protiv više izvršenika.....	176
---	-----

STVARNA PRAVA	177
----------------------------	------------

Aktuelna pitanja primjene Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH	177
Privatizacija stanova koji su u vlasništvu javnih preduzeća	186
Dosjelost na nekretninama u društvenom/državnom vlasništvu.....	187
Sticanje prava vlasništva dosjelošću	187
Gradenje na tuđem zemljištu?	187
Opća i javna dobra ne mogu biti objektom prava vlasništva i drugih stvarnih prava.....	188
Uspostavljanje pravnog jedinstva zemljišta i zgrade kada ne postoji regulacioni plan	188
Uspostava pravnog jedinstva nekretnine.....	188
Pretvorba prava korištenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u pravo vlasništva	189
Plaćanje naknade kod pretvorbe prava raspolaganja, upravljanja ili prava korištenja na gradskom građevinskom zemljištu u pravo vlasništva?.....	189
Prava suvlasnika nakon rušenja zgrade	189
Utvrđivanje tržišne vrijednosti nekretnina	189
Uspostava etažnog vlasništva na nekretnini	190
Postavljanje vodovodnih cijevi ispod površine zemljišta	190
Uslovi priključenja na vodovodnu mrežu.....	190

PREKRŠAJNI POSTUPAK	191
----------------------------------	------------

Postupak i način ispravke greške u prekršajnom nalogu	191
---	-----

ZIPS-ov INFORMATOR	
SAOPŠTENJA ZA PRIMJENU FEDERALNIH PROPISA	192